


AUÉ

SUPLEMENT SETMANAU DETH DIARI A V U I

DISSABTE
10 D'AGOST
DE 2002
N. 23

Eth Conselh e er Ajuntament de Bossòst vòlen un parc visuau Es installacions se plaçarien ena zòna deth Portilhon, ena termièra de Bossòst



Ena actualitat i a ua petita instalacion en Vilach

Redaccion
QUATE LÒCS

Er Ajuntament de Bossòst e eth Conselh Generau d'Aran vòlen possar era construccion d'un parc visuau ena zòna deth Portilon, ena termièra de Bossòst.

Segontes hònts der Ajuntament de Bossòst, "aguest ei un projècte que se tròbe encara en estat embrionari, mès encara lo cau acabar de perfilar". Eth prumèr pas que s'a de seguir ei arribar a un acòrd tamb es

proprietaris des terrens que s'an manifestat cossent tamb eth projècte e tamb voluntat de cooperar, mès cau esclarir en quini tèrmes se poderien cedir es terrens afectadi.

Eth projècte iniciau considere

era possibilitat d'emplegar era antiga casèrna dera Guardia Civil com centre d'informacion e contaròtle deth parc.

Se i plaçarien es intallacions qu'auesse de beson: eth veterinari, ua petita cafeteria e

un musèu de natura qu'ajudessse as visitants a conéisher tot eth parçan, fauna e d'autas particularitats.

Segontes er acòrd ath que s'a arribat, eth Conselh Generau d'Aran serie er encargat de

realizar eth projècte e tanben deth finançament, tan deth projècte com dera construccion e mantenement deth parc.

Er Ajuntament de Bossòst negociarie tamb es propietaris des terrens particulars e

Era antiga casèrna dera Guardia Civil serie eth centre de contatòtle

cedirie es terrens comunaus afectadi. Er Ajuntament ditz que "ve tamb fòrça simpatia e talents eth projècte, pr'amor que representarie ua bona manèra d'atreir visitants en Baish Aran". Arténher aguest projècte representarie era oportunitat de veir era fauna deth parçan en sòn medi naturau, sense cap de perilh, pr'amor qu'es desparièrs recorrruts anarien protegits tostemp tamb barralhes metalliques qu'imperidrien eth contacte entre es visitants e es animaus que aucupen es installacions.

Aguesta setmana en
AUÉ

An reformat er
Ajuntament e
eth Poliesportiu
de Les

Se sage de
recuperar jòcs
tradicionalus
com a quilhes

Eth pòble de Les a dejà prèsta era remodelacion der Ajuntament

S'a adjudicat per 252.000 euros eth Plan Parcial des entorns dera Baronía, uns 14.000 mètres quarrats

Redaccion
LES (QUATE LÒCS)

Er Ajuntament de Les a estat objècte d'ua prigonda remodelacion tamb era finalitat de modernizar e adequar era bastissa as naui besonhs. Eth còst totau dera obra a estat d'uns 150.000 euros, despartidí entre es desparièrées actuacions que s'an hèt.

Vòlen daurir dues naues oficines, ua de Torisme e ua Transfronterèra

S'an abilitat burèus que permeten diferenciar departaments com es servis sociaus, eth jutjat e es pròpris der Ajuntament. Era sala dera planta baixa s'a premanit entà poder-i celebrar actes coma exposicions, nòces civiles o amassades. Era sala d'actes s'a daurit ath carrer e s'a ampliat. Eth humarau s'abilite coma archiu foncionau des documents enquiath són traspàs ar Archiu Istoric d'Arròs.

D'un autre biais, era antiga casèrra dera Policia Nacionau se rehè e serà era Oficina de Turisme, que quedarà installada ena planta baixa. Segontes informe Emilio Medan, baile de Les, ena prumèra planta se i vò plaçar ua oficina transfronterèra, era mission dera quau serie facilitar as comerciants e empresaris era activitat econòmica des dus costats

derà termièra. Eth humarau se transformarà en ua sala d'amassades. En un autre orde de causes, s'a adjudicat eth Plan Parcial qu'afècta as entorns dera Baronía per 252.000 euros. Ena zòna, d'uns 14.000 mètres quarrats, se i pòden bastir 22 viuides unifamiliares e actuauament s'urbanize entà perméter era edificacion.



Er Ajuntament de Les a estat remodelat en prigondor



Brèus

Eth barri antic de Vielha receberà era inversion d'uns 2 milions d'euros

■ Eth Ministèri de Foment e eth de Cultura, deth govèrn espanyòl, an decidit incorporar era obra de renauida e melhora deth barri antic de Vielha ena cession per concèpte der un per cent culturau, en tot finançar era mitat deth pressupòst. Era auta mitat, demore a cargue deth consistòri de Vielha e Mijaran.

Segontes er avantprojècte der Ajuntament, era obra costarà 2.100.000 euros, atau qu'era inversion deth Ministèri de Foment serà de 1.050.000 euros, e se despartirà en tres exercicis pressupostaris.

Eth projècte entà apariar eth barri istoric de Vielha contèmple actuacions coma era adequació des carrers, melhora der abastiment d'aigua, er enllumenat e es accèssis as bastiments istorics, com ei eth cas deth musèu etnologic, "era tor deth Generau Martinhon" o era fabrica dera lan.

Tanben son previstes actuacions sus quaqua casa particulara d'interès istoric e era glèisa parroquiau. Ath delà, se crearàn zònes tè pedanhs.

Atau madeish, se bastiràn tres passatges sus er arriu Nere entà perméter ua melhor comunicacion entre es dus marges, en tot hèr eth transit mès fluïd. Un des naui pònts que crotzará eth Nere serà entath transit rodat.

Eth Palai de Gèu a organizat un estagi de perfeccionament entà patinadors

■ Pendent tot er ostiu, deth ueit de juriòl ath sies de seteme, se realize un estagi de patinatge sus gèu en Palai de Gèu de Vielha.

Aquest cors de perfeccionament a estat organizat peth Palai de Gèu e va dirigit a toti aqueri patinadors que volguen perfeccionar era sua tecnica o estil.

Es participaires son majoritàriament aranesi, mès tanben i assistissen patinadors de clubs com eth Fotbòl Club Barcelona o bèth club de Toulouse.



Agenda

EXPOSICION

Arties

■ Exposicion "Fars deth siècle XX: Sigmund Freud" ena glèisa de Sant Joan d'Arties. Enquiath 9 de junh, en orari de 17 a 21 ores, de dimars a dimenge.

INSCRIPCIONS

■ VI Corsa e Caminada des Pòbles, e III Corsa Juvenil. Inscriptions enquier 1 de seteme enes telefons 606 113 548 e 973 642 469

HESTES

■ Dissabte 10 e dimenge 11. Mercat artesanau.

Mont

■ Dissabte 10. Hèsta Major de Sant Laurenç

Bossòst e Vielha

■ Dimenge 11. Tardes de Gresca. En Bossòst tás 17,00 ores e en Vielha entàs 19,00 ores.

Salardú

■ Dimèrcles 14. Mercat nocturn.

Garòs, Vilamòs, Bossòst, Vila, Gausac, Bausen e Begós.

■ Hestes Majors de Sta. Maria e Sant Ròc. Jòcs entara mainadéra, monaques e balh.



Servicis

CONSELH GENERAU 973 64 18 01

OFEA (FOMENT ARANÈS) 973 64 00 92

TORISME VAL D'ARAN 973 64 06 88

MOSSOS D'ESQUADRA 973 64 09 72

GUARDIA CIVIL 973 64 00 05

POMPIERS D'ARAN 973 64 00 80

ESPITAL VAL D'ARAN 973 64 00 06

BAQUEIRA BERET 973 63 90 00

BURÈU TORISME VIELHA 973 64 01 10

CORRÈLUS 973 64 09 12

NOTARIA 973 64 00 10

RECAPTACION IMPÒSTI 973 64 02 78

MUSÈU D'ARAN 973 64 18 15

AUÉ (REDACCION) 973 64 30 51


GREMI D'HOTELERIA 973 64 06 01

LORDÈRES 973 64 18 01

AUÉ

EDITE: PREMSA CATALANA S.A.
ELABORACIÓN: GRUPCAT
publicitat@grupcat.com

A V U I



QUATE LÒCS

Les aurà acabat eth. "pòli" entar iuèrn


Redaccion
LES

Era prumèra part des òbres de reforma e melhora deth Pabelhon Poliesportiu de Les an estat adjudicades ara empresa aranesa Construcciones Rodriguez Rego, de Vielha. Segontes er alcalde dera poblacion, Emilio Medan, s'invertiràn un totau de 54.091 euros ena construccion de nau

S'invertiràn uns 110.000 euros enes reformes

Ilavabos e vestiaris. Era dusau fasa dera òbra sera eth bastiment d'un nau tet. en lòc der actuau. Aguesta actuacion s'a de hèr pr'amor deth deteriorament qu'a patit er actuau tamb eth pas deth temps. Eth nau tet, parion qu'eth que i auie enquia ara, sera de lòsa sintetica, pr'amor qu'era estructura dera bastissa non a de tier un pes excessiu, e tanben pr'amor qu'ei demostrat eth bon resultat d'aguest tipe de lòses. Eth cambi de tet s'adjudicarà era pròplieu tardor e s'a calculat un pressupòst de 66.111 euros entà poder realizar aguesti trabalhs de desmontar eth tet actuau e installar eth nau. Era òbra sera prèsta aguest pròplieu iuèrn.

LAIRISSA



AUÉ

Es quilhes s'an de hèr a quèir tamb eth tacon, que tanben ei de husta

Se celèbre eth prumèr campionat de quilhes dera Val d'Aran

Era Associacion Gegant Mandrònius organize jocs tradicionaus enes hèstes des pòbles petiti


Redaccion
VILAMÒS

Hè dus ans qu'era Associacion Mandrònius comencèc era organizacion de jocs tradicionaus entara mainadura pendent es hèstes des pòbles. Açò ac heren en tot organizar es espacis infantils enes hèstes de Baguerue, Casau e Unha. Enguan, es pòbles que s'an hijut ara iniciatiua son Vilac, Vilamòs,

Bausen, Es Bòrdes e Aubèrt. Es jocs que se premanissen son diuèrsi e se'n hè quauqu'un de mès modèrn en tot satisfèr era demana des mainatges. Comencen era animacion tamb activitats musicaus coma balhs e cants, en tot permetére era participacion des adults presenti, e seguissen tamb eth trincaoles, corses de sacs, boti mèli, corses de chanques, amortar era candela, màgia

penjada, o cauishigar globes. Era recuperacion deth joc tradicionau l'an adreçat des d'est'an passat as quilhes. Aguest ostiu seleccioen un parella en cada hèsta entà que participe en "I Trofeo Val d'Aran de quilhes". Eth joc, que se mantén viu en Tredòs e Unha, consistís en hèr a quèir nau quilhes qu'abant s'an plaçat en terrà. I dues modalitats, ena prumèra se

placen es quilhes en tres rengs de tres, e tamb eth tacon (bòla irregulara de husta) se hèn a quèir eth maxim nombre de quilhes possible. Ena segona, se placen es ueit quilhes en tot entornejar era quilha de cap redon o quilha "nau" e se pòt tirar era deth miei o es ueit deth torn en tot deishar dret eth "nau". Es quilhes les a hètes Gabriel Vidal, de husta e en tot seguir eth modèl des que se tiegen abantes.



Es equipes de competicion que se concentren ena Val d'Aran avaloren es installacions esportives que pòden emplegar, ath delà dera pista de gèu. Equipes de Paris, Madrid, Toulouse e es competidors internacionaus dera equipa catalana premanissen era sason luenh der entorn abituau

CASTIÈRO

Estagis d'entrenament entàs equipes d'elèit de patinatge sus gèu

Redaccion
VIELHA

Eth Palai de Gèu de Vielha acuelh, pendent tot er ostiu, estagis de patinatge sus gèu. Eth hèt qu'es pistes de gèu des ciutats acostumen a barrar es sues installacions en mes d'agost. Er ostiu ei eth periòde de precompeticion entàs patinadors e es bones condicions dera installacion

aranesa afavorissen qu'es clubs realisen en Aran entrenaments intensius. En mes de juriòl heren es sòns entrenaments equipes Paris e Toulouse e, enquiat trenta un d'agost, passaràn per aciu era equipa de competicion de Mahadahonda (Madrid), ua auta de Paris (entrenada per Frédéric Arpagès) e era equipa d'elèit catalana qu'includís as aranesi Marc Gironella, Juan Legaz e Manuel Legaz.

A Mandrònius de tostemp se l'a coneishut coma un bravàs, encara ara bare tamb era mainadera



Mandrònius dance en Betlan eth dia dera hèsta

Era istòria de Mandrònius date deth sègle I abantes de Crist, diden qu'ere un brave òme, vesin de Betlan e fòrça gran, sembla èster que hège mès de tres metres de nautadal! Ath delà, ère fortugàs coma un os e non li shautaue pelejar-se, encara que'n sabie de defener ara sua gent e ara tèrra.

Lutauae s'ac calie hèr, e quan ac hège, tostemp que guanhau. Es sòns enemics lo cercauen de contunh, atau que s'amagaue en ua tutu de quaranta metres de hons qu'auie bastit eth madeish en tot horadar eth malh, ath dejós deth pòble.

Alavetz qu'apareisheren es romans, volien qu'era Val d'Aran deishesse d'èster liura e sobeirana. Mès, se trapèren damb uns aranesi que non les ac permetien, e ath delà, compdauen tamb era ajuda deth valent gegant que tostemp les hège trionfar.

Un dia, es romans heren presoèra ara hilha de Mandrònius e se la emportèren

Redaccion
Betlan (Marcatosa)

Mandrònius hec a talhar ua aurelha a cada soldat roman captiu, e es dues ath sòn tribun, e les sòn tribun, e les envièc entara ciutat de Roma

entath sòn campament. En sabec, sa pair e quauqui òmes deth pòble prenen es armes e l'anèren a rescatar.

Es romans que non moriren en atac se rendiren.

Mandrònius volie demostrar a Roma tamb qui s'autrie de pelejar se volie conquerir aguest parçan, atau que hec a talhar ua aurelha a cada soldat roman, e es dues ath sòn tribun. Preneu un des presoùrs e li dèc eth present entà que l'ac entreguèsses ath sòn emperador, en Roma.

Es romans hugeren d'Aran. Quan ath cap d'un temps tornèren, premaniren en pòble de Garòs ua emboscada tà Mandrònius, l'empresoùren e l'auciren. Hè quauque temps, s'amassèren sies o sèt deth pòble e bastiren un gegant en aumenatge ath nòste eròi. Li an hèt ua estructura de husta que s'ampare enes espatles e s'amie tamb un manilhon de bicicleta. Diden es que la pòrtent que cau fòrça, mès sustot equilibri entà que non queigue. Es ròbes que vestis sòn pròpies dera sua època, pèths e ròba de sac. Era cara, la hè de bon jan, com diden qu'ere. E cada an, es dies dera hèsta, ges entath carrer e bare ena plaça.

ara que i èm

Jusèp Lois Sans

José Bové ei occitan

En article dera setmana passada defenia accions globaus entà lutar contra era contaminacion des lacs e des aigües dera Val d'Aran. Era globalizacion non ei ua accion esvitabla, ei un efècte dera istòria damb eth qu'auem d'aprèner a convíuer. En Aran era accion globau produsis cambis rapids enes estructures turistiques; sonque es grops d'empreses o es multinacionaus van a poder competir. Es inversions estrangères se multipliquen e eth percentatge de propietat aranesa se hè petit. Es aranesi van a auer d'adaptar-se (o morir). Es antiglobalizadors perseguisen hum, vòlen arturar eth temps. Era globalizacion non se pòt arturar, sonque se pòt condusir. Es moviments antiglobalizacion an artenhat amassar ath cant sòn a teorics e pensadors de gran nivèu que farcissen era actualitat d'ideologia (que plan que n'auem besonh). Bèth temps a, José Bové d'origen occitan, antiglobalizador destacat, se declarèc occitan e enes sues manifestacions se i veidien es drapèus damb era crotz. Ena mesura que creish era sua popularitat se descudeu aguesta particularitat e apareish coma defensor deth camp francés, antiglobalizador gal, Astèrix contra era globalizacion, ... Non coïncidisqui totalament damb es formes e era ideologia de Bové, mès reconeishi ua aportacion ara reflexion politica e un combat contra era politica agrària europèa (qu'agranís es desigualtats deth mon, promocione er emplec de pesticides, ataque es coitus ecologics,...) que naturaument afècte ara Val d'Aran (abandon des petites empreses familiars, pas contunhat de camions damb gran,...). José Bové ei occitan.

